

Kumadenw kɔɔ

Kumadenw saradalen don kelen kelen ka ke siginidenw ye:

A B C D E F G H I J K L M N Ŋ ŋ O ɔ P Q R S T U V W X Y Z

Kumaden minnu taamaserele don ni lolo * ye a ka ca a la baarakelen te ni olu ye nin gafe in kɔɔ, nka tuma dɔw la dɔgɔtɔɔw be baara ke ni u ye walima u be sɔɔ dɔgɔtɔɔ seben kunnafoni bakurunbaw kɔɔ. Bana caman tɔgɔ te nin kumaden ninnu kɔɔ. A ye taamasere laje (seben je neremanw kan), aw ye banaw lahalaya kalan gafe kɔɔ.

Bamanankan	Français	Ŋefoli
Bakamafenw kelefura	Antivenin, <i>m</i> (Anti-venin, <i>m</i>)	Fura min be ke ka feŋŋenama bakamaw kinda furake i n'a fɔ sakinda.
Baliku	Adolescent, <i>m</i>	Waati min denmisenni be ke baliku ye. A be damine denmisen san 13 la, ka taa a bila a san 19 na.
Balo nafama	Nutritif, <i>adj</i>	Balo nafama ye dumuni ye farikolo mako be min na walasa ka mɔdiya, k'a keneya ani ka bana kele.
Balocogo	Alimentation, <i>f</i>	Mɔgɔ ka kan walima a man kan ka dumuni suguyaw n'u hake min dun.
Balodese	Sous-alimentation, <i>f</i>	Bana min be sɔɔ dumuni dafalen dunbaliya fe.
Bana	Infection, <i>f</i>	Bana don min be sɔɔ banakise walima feŋŋenamani werew fe. Bana be se ka fari yɔɔ dɔ mine (i n'a fɔ bolokɔnidimi) walima fari beɛ (i n'a fɔ ŋɔnisa).
Bana min te yelema	Maladie non infectieuse, <i>f</i>	Bana min te bɔ mɔgɔ dɔ la ka yelema mɔgɔ were la.
Bana senkɔɔ geleyaw	* Complication(s), <i>f</i>	Geleya minnu be don bana senkɔɔ, k'a juguya. Misali la kanjabana be se ka don ŋɔni senkɔɔ, ka bana tɔ geleya.
Bana basigilen	Chronique, <i>adj</i>	Bana kuntaalajan walima bana min be taa ka segin.
Banakɔɔgeleya	Symptôme, <i>m</i>	O ye geleya walima kow ye minnu be ke mɔgɔ la a ka bana kɔɔ. Nin gafe in kɔɔ, o geleyaw ni banataamasije beɛ be tali ke ŋɔɔ na.
Banakɔtaa	Selle(s), <i>f</i>	Bo, aw ye banakɔtaa yɔɔ laje.
Banakɔtaa keli	Faire ses selle(s)	Banakɔtaa keli ye ka nɔgɔ labɔ kɔɔ na.

Banakɔtaa lasecogo mɔɔɔ kɔɔɔ	Voie orofécale, <i>f</i>	Ka banakɔtaa lase a yere kɔɔɔ walima mɔɔɔ were kɔɔɔ, a ka ca a la o be sɔɔɔ dumuni, ji, walima bolokɔniw fe.
Banakise	Virus, <i>m</i>	Nimafenw fitiniw don minnu be bana bila mɔɔɔ la.
Banakise(w)	Bactérie(s), <i>f</i>	Banakise fitiniw don, minnu te se ka ye ni mikɔɔsikɔpu te. U be yelemabana caman bila mɔɔɔ la.
Banakise(w)	Microbe(s), <i>m</i> , Germ(s), <i>m</i>	Fenpenamani fitini minnu be se ka balo farikolo la ka bana bila mɔɔɔ la.
Banakisefagalan	Antibiotique, <i>m</i>	Fura min be bana kele, ka banakise faga.
Banakisefagalan	Antiseptique, <i>m</i>	Safine walima furaji min be banakise bali ka bugun
Banakisefagalan	Antibiotique à large spectre	Fura min be banakise suguya caman faga. Ni i ye a ni sipekitɔɔɔmɔ sanga ɔɔɔɔ ma, o be banakise damadɔ dɔɔɔɔ de faga
Banakisefagalan	Antibiotique à spectre étroit	O ye fura ye min be banakise suguya hake dɔw kele.
Banakunben	Prévention, <i>f</i>	Wale min be sigi sen kan ka bana kuben sani a ka damine.
Bananku	Manioc, <i>m</i> / Yucca, <i>m</i>	kumafen timiman don min be sene funtenima jamanaw na.
Bandi/ Finimugu	Gaze, <i>f</i>	Finimugu magaman min be ke ka jolidaw siri.
Bange jɔli	Ménopause, <i>f</i>	Bange jɔli ye waati ye muso ka laada yeli be dabila waati min, a caman be damine muso san 40 ni 50 ce.
Bange kɔfe	Post-partum, <i>m</i>	Den bangenɔn kɔfe.
Bange kɔfe basibɔn	Hémorragie du post-partum, <i>f</i>	Muso ka basibɔn jugumanba bange kɔfe.
Bangekɔɔsi	Planification familiale, <i>f</i>	Ka bange kɔɔsifeere wɔ ke walasa ka den sɔɔɔli n'a sɔɔɔbaliya waatiw boloda.
Bangekɔɔsifeere	Contraceptif, <i>m</i>	Fere o fere be se ka muso bali ka kɔɔɔ sɔɔɔ.
Bangenugu da	Col de l'utérus, <i>m</i>	Dayeleyɔɔɔ walima denso kan musoya kɔfela la. Den nasira.
Barajuru	Cordon ombilical, <i>m</i>	Juru be ba ni den siri ɔɔɔɔ na k'a to wolonugu kɔɔɔ.
Barakun	Nombriil, <i>m</i>	Barajuru be tige ka bɔ yɔɔɔ min na n'a be kɔɔɔbara camance la o de ye barakun ye.
Barakunna Erini	Hernie ombilicale, <i>f</i>	Barakun bɔlen ka bonya k'a sababu ke nugu be a foroko fara ka na a sigi barakun kɔɔɔ.

Basibon	Hémorragie, <i>f</i>	Joli bo kojugu.
Bijne	Foie, <i>m</i>	Bijne ye fen ye adamaden fari la min be joli saniya ani ka a kisi pɔsoniw ma.
Bo/banakɔtaa	Selle(s), <i>f</i>	Bo; banakɔtaa; ɔɔɔ minnu be bo banakɔtaa senfe.
Boloci	Immunisation, <i>f</i> Vaccin, <i>m</i>	Fura minnu be ɔɔɔ tanga bana kerenkerennenw ma, i n'a fo keteketeni, kanjabana, senfagabana, ɔɔɔɔɔɔɔninje ani ɔɔnisa.
Boloci	Vaccination, <i>f</i>	Aw ye banakunben feereɓ laje.
Boloci kuraya	Dose de rappel, <i>f</i> Piqûre de rappel, <i>f</i>	Boloci kurayali walasa ka fanga lasegin fura la kura ye.
Bolokɔɔfen	Ressource, <i>f</i>	Makɔɔfen don min be ɔɔɔ bolokɔɔ ka fen do laben. Walasa ka keneya sabati, an mako be fen doɓ la i n'a fo ɔɔɔɔɔ, dugukolo, baganw, doɔniyaw, ani jiriw
Bɔsi/Gɔɔɔ	Cors, <i>m</i>	Fari ɔɔɔ minnu be ja ka geleya samara ka gerenteli fe walima senkoniw ka ɔɔɔɔ gerente fe.
Bubagani/Kaliya	Crampe, <i>f</i>	Fasa be kirin; a be ɔɔɔ dimi.
Bugun	Cataracte, <i>f</i>	ɔɔnabana min be bugun ke ɔɔɔɔɔ kan ni a be yeli geleya a tigilamɔɔɔ ma. Ni i ye yeelen ɔɔ ɔɔɔɔɔ kan, a be ke jeman ye.
Cenimusoyabana	Maladie vénérienne, <i>f</i>	Bana o bana be ɔɔɔ kafɔɔɔɔɔɔɔya fe.
Ceya foroko	Scrotum, <i>m</i>	Foroko don ceya kise be min kɔɔ worofurance la.
Dabali/ɔɔɔɔɔ	Sort, <i>m</i>	ɔɔɔɔɔɔɔɔɔ
Dana	Chancre, <i>m</i>	Joli don min be ke ɔɔɔ dogoyɔɔ, a bolokɔni walima a dawolo la, o ye dana taamasijne foɓ do ye.
Danakow ɔɔɔɔ	Pouvoir de la suggestion, <i>m</i> ; Puissance de la croyance, <i>f</i> ; Autosuggestion, <i>f</i>	Danakow ɔɔɔɔ. Misali la banabagatoɓ ka bana be se ka fisaya k'a sababu ke a dalen don fura do la hali ni o y'a ɔɔɔ o fura te a ka bana furake.
Doɔɔmin	Alcoolisme, <i>m</i>	Minfen alikolima minni ka a danteme i n'a fo biyeri, ɔɔɔ, duven, o n'a ɔɔɔɔɔ wewew.
Demɔ foɓ	Premier secour(s), <i>m</i>	Ladonni teliman foɓ walima furakeli teliman foɓ min be ke banabagatoɓ walima ɔɔɔ joginnen na.
Den bolo foɓ boɓi jigini na	Présentation des bras, <i>f</i>	Jiginin kɔɔ, ni den bolo foɓ boɓa o ce man ni. O ye doɔɔɔɔɔ taali kun teliman do ye.

Den dusukun tantankan lamennan	Stéthoscope, <i>m</i>	Minen don min be ke ka makan lamennan mɔɔ farikolo la i n'a fɔ dusudukun.
Den mɔjatemineseben	Fiche de croissance de l'enfant	Kalo o kalo u be den mɔcogo jatemine k'o seben a kɔɔ, o de b'a jira ko den be ka fanga sɔɔ ka je.
Den nani a sen kan	Accouchement du siège, <i>m</i>	Nin bangeni senfe den sigilan walima a sen de fɔɔ be na.
Dendusukun tantankan lamennan	Fœtoscope, <i>m</i>	Minen min be ke ka den dusukun tantankan lamennan k'a to a ba debe la.
Denkise marayɔɔ	Ovaire, <i>m</i>	Olu ye foroko fitiniw ye muso kɔɔ minnu be wolonugu kerefe. U be denkise mara min be fara lawa kan walasa ka ke den ye.
Densebali	Bébé prématuré, <i>m</i>	Den min bangera ka sɔɔ kɔɔ ma kalo 9 dafa. O den girinya te kilogramu 2 bɔ.
Denso	Utérus, <i>m</i>	Wolonugu
Dese	Déficiences, <i>f</i>	Fen dɔ caman sɔɔɔbaliya; dese.
Dilannabana	Infection sexuellement transmissible (IST), <i>f</i>	Bana don min be sɔɔ kafɔɔɔɔɔnya fe.
Dimi min be taa ka segin	Douleur de rebond, <i>f</i>	Dimi gelen min be mɔɔ mine ni i ye kɔɔ bisi kosebe, ka girin ka a bila. O ye kɔɔnabana dɔ taamasije ye.
Dimikuntaalasurun	Grave, aiguë, <i>adj</i>	Dimi min be cun mɔɔ kan nka a te men n'a ma tunu. Bana don min te men sen na. Bana menta te.
Dimimadalan	* Suppressant	Fura min be ta walasa ka dimi kunben walima ka a segin kɔ, i n'a fɔ fura min be sɔɔɔɔɔ ban.
Dimimadalan	Analgsique, <i>m</i>	Fura min be dimi mada.
Dumni timiman	Amidon, <i>m</i>	Farikolofanga dumuniw don i n'a fɔ kaba, malo, alikama, bananku pɔmuteri ani je.
Dumunikekutu	Cuillère à soupe, <i>f</i>	A je 1 be ben kafeminkutu je 3 walima mililitiri 15 ma.
Dumuninafama	Protéine, <i>f</i>	Olu ye dumuniw ye farikolo mako be minnu na walasa ka bɔ a yere la ani ka fanga sɔɔ.
Dusukun tantanni	Pouls, <i>m</i>	O ye adamaden dusukun tantanni ko hake ye miniti kelen kɔɔ.
Dusupugun	Nausée, <i>f</i>	Kɔɔdimi walima kɔɔ yugubali; a be ke n'a fɔ i b'a fe ka fɔɔ.
Erini	Hernie (rupture), <i>f</i>	Kɔɔfasa dɔ be ci walima ka dayele, o b'a to nugu dɔ be bɔ ka kuru golo kɔɔ.

Fangadɔɔya	Choc, <i>m</i>	Waleya min be fangadɔɔya juguman walima nenamini, wɔsiji sumalen, dusukun tantan sumaya bila mɔɔ la; olu sababu ye: farikolo farilajidese, basibɔn, joginni, tasumajeni walima bana gelenw ye.
Farafinnɔɔ	Compost, <i>m</i>	Farafinnɔɔ ye furabuluw ni baganbow pagaminen ye ka u toli ka ke nɔɔ ye. Binjalan, furabulu jalanw, nakɔfen namanw, baganbow beɛ be ke farafinnɔɔ numan ye.
Farati	Risque, <i>f</i>	Waleya minnu be a to mɔɔ be jogin, tijeni be don i kun walima ka degun. Kojugu.
Fari fan dɔ farali (dayeleli)	Rupture, <i>f</i>	Aw ye Erini yɔɔ laje.
Fari fan dɔ tigeli	Amputation, <i>f</i>	Farikolo fan dɔ tigelen ka bɔ a la.
Fari fanw	Organe, <i>m</i>	Mɔɔ farikolo yɔɔ dɔ min be se ka mako ne a yere ye. Misali la, fagonfagon.
Fari yɔɔ dɔ wurukutuli	Prolapsus, <i>m</i>	Mɔɔ fari fan dɔ wurukutuli walima a bɔli a cogo kɔɔ la, misali la nugubakun walima denso bɔli u nɔ na.
Farigan	Fièvre, <i>f</i>	Fari be kalaya ka danteme.
Fariɲɲɛfura	Antihistaminique, <i>m</i>	Fura min be banamisenniw keneya i n'a fɔ mura ni fariɲɲɛ. A be fɔɔɔ fana bali ani ka sunɔɔ bila mɔɔ la.
Farikolo demenanw	Hormone, <i>f</i>	Furaw don minnu be baara kerɛnkerɛnnen ke farikolo la. Misali la, oestrogène ni progestérone ye furaw ye minnu be muso ka kalolabɔ ni densɔɔ nɔɔya.
Farikolo perɛnperɛnni	Marque de coup, <i>f</i>	Farikolo fununi n'a perɛnperɛnni minnu be sɔɔ fiɲɲɛ walima farikolotenemafɛnw fe.
Farikolomutulu	Gelée de pétrole (vaseline), <i>f</i>	Tulu min be fara farikolomunituluw kan.
Farikolomutulu	Vaseline, <i>m</i>	Tulu min be fara farikolomunituluw kan, aw ye o yɔɔ laje.
Farilafunteni	Température, <i>f</i>	O ye farikolo kɔɔɔnakalaya hake ye.
Faritene	Allergie, <i>f</i> ; Réaction allergique, <i>f</i>	Mɔɔ dɔw fari te fen dɔw kun. Geleya dɔw be yen i n'a fɔ fariɲɲɛ, tiso, ani fendɔw kasa be se ka na ni dusɔɔgun walima bana ye. Fen kerɛnkerɛnnen dɔw be yen ni mɔɔ ye olu kasa sama, k'u dun, k'i pikiri ni u ye walima ka maga u la, o be se ka u tɔɔɔ.
Fasaja	Contracture, <i>f</i>	Kolotugudafasaw jali walima u surunyali min be mɔɔ dese ka a bɔ a nɔ na.
Fasajafura	Antispasmodique, <i>m</i>	Fura min be ke ka fasaja ni kɔɔɔnugutike furake.

Fasaw	Ligament, <i>m</i>	Fasaw ye juru kologelenw ye minnu be adamaden kolotugudaw sigi ɔwɔ kelen.
Fasaw	Nerf, <i>m</i>	Fasajuru minnu be bɔ kunsemɛ na ka taa farikolo fan tɔw la. Olu de b'a to farikolo be fenw dɔn ani ka se ka bɔ a nɔ na.
Fɛɛɛ min dabɔra denw kama minnu si tɛ san duuru bɔ	Programme de moins de cinq ans, <i>m</i>	Fɛɛɛ don minnu be denbaw demɛ ka denw ka kenɛya n'u makow jateminɛ, ka to ka taa denw pese minnu si tɛ san duuru bɔ ani ka o kunnafoni sebenw mara.
Fen bennen	Approprié, <i>adj</i>	Fen don min ka nɔɔɔ, a lakananen don, a ka ca la a be ben waati kerɛnkerɛnnen na.
Fen dɔ bɔli farikolo la	Écoulement, <i>m</i>	Ji, kari walima nen bɔli farikolo la.
Fen fitini	Microscopique, <i>adj</i>	Fen dɔɔɔya fɛ a tɛ se ka ye ni mikɔɔsɔsikɔpu dɔɔɔn tɛ.
Fen min bɔra sariya kɔɔɔ/Fen min y'a kecogo bila	Anormale, <i>adj</i>	Fen min tɛ mɔɔɔw dɔnfen kɔɔɔ ye, walima fen min bere bennen tɛ. Fen min bɔra a kecogo la
Fen min ka ji	Normale, <i>adj</i>	Fen min be ke waati ni waati ni basi fosi t'a la.
Fen min man kan ka ke	* Contre-indication, <i>f</i>	Ko walima lahalaya min be a jira ko fura dɔ man kan ka ta. (Fura caman tali lagosilen don kɔɔɔmaya waati.)
Fen min tɛ se ka ye jɛ na	Micro-organisme, <i>m</i>	A be se ka ke fenjenama walima jiri ye min tɛ se ka ye ni mikɔɔsɔsikɔpu tɛ.
Fen mutaw farikolo la	Pommade, <i>f</i>	Fen min be mun farikolo la.
Fen saniyalen	Stérile, <i>adj</i>	(1) Banakisɛ tɛ fen minnu na. A ka ca a la fenw be tobi walima ka u kalaya ka u banakisɛw faga (2) A kɔɔɔ dɔ fana ye kɔɔɔnanya ye
Fen timiman	Sucre, <i>m</i>	Dumuni timimanw i n'a fɔ di, sukaro walima jiridenw minnu be fanga di farikolo ma.
Fenjenamani minnu be balo adamaden walima bagan joli la	Parasite, <i>m</i>	Tumu ni fenjenama minnu be balo bagan walima mɔɔɔ la n'a be se ka kasaara lase a ma.
Fenjenamafagalan	Insecticide, <i>m</i>	Baga min be fenjenamaniw faga. DDT ni lindane ye fenjenamafagalanw ye.
Fenw saniyali	Stérilisation, <i>f</i>	(1) Biberɔn ni minen werɛw be tobi walima ka u kalaya walasa ka u saniya. (2) Wa fana fɛɛɛ don min be cɛ walima muso bali ka den sɔɔɔ.
Fenw temesira farikolo la	Tract, <i>m</i>	Farikolo la, kɔɔɔnafenw jɛlen ka baara kerɛnkerɛnnen dɔw ke jɔɔɔɔn fɛ; misali la, sugunesiraw be joli sensen ka farikolo jinɔɔɔw labɔ sugunɛ fɛ.

Fijɛ	Défaut, <i>m</i>	Den be wolo ni fijɛ dɔw ye i n'a fɔ namantɔɔkɔ, senkɔniw mabɔlen ɲɔɲɔn na, walima bolokɔniw ni senkɔniw temenen u hake kan.
Fijɛ min be sɔɔɔ banganɛ senfɛ	Malformation congénitale, <i>f</i>	Aw ye fijɛ yɔɔɔ lajɛ.
Fijɛbana/forobabana	Épidémie, <i>f</i>	Bana min be mɔɔɔ caman mine ɲɔɲɔn fe sigida la walima mara kɔɔɔ.
Fiyɛ/kunankunan	Vésicule biliaire, <i>f</i>	Jibarani don min nɔɔɔlen be bijɛ na. Fiyɛ be kunankunanji mara, o ji de be dumuni tulumaw yelemanɛ nɔɔɔɔɔ.
Fiyɛfiyɛli/jatige	Hystérie, <i>f</i>	(1) Mɔɔɔw b'a fɔ ko dimi kojugu, siran ani hami be a bila mɔɔɔ la. (2) Dɔɔɔɔɔɔw b'a fɔ ko bana dɔw ɲɛsiranya b'a bila mɔɔɔ la.
Fiyɛlakuru	Calcul vésical, <i>m</i>	Aw ye komokili yɔɔɔ lajɛ.
Fiyɛli	Lavement, <i>m</i>	Ka ji ke ka mɔɔɔ fiyɛ walasa a ka banakɔtaa sɔɔɔ.
Fiyɛli	Purge, <i>f</i>	O ye kɔɔɔmagayafura ye min be kɔɔɔboli bila mɔɔɔ la.
Fogonfogonbana	Bronchite, <i>f</i>	Bana min be fogonfogon mine
Folo	Goitre, <i>m</i>	Kankɔɔɔla be funu (a be bonya); a be sɔɔɔ kɔkɔwasa ntanya fe dumuni na.
Folofolo/Kungololakaba	Pellicule(s), <i>f</i>	Fara jeman walima bugun don min be ke kunsigi kɔɔɔ.
Fɔɔɔɔ	Vomissement, <i>m</i>	O ye ka dumuni labɔ kɔɔɔɔbara la da fe.
Fɔɔɔɔfura	* Antiémétique, <i>m</i>	Fɔɔɔɔ kelefura. Fura min be fɔɔɔɔ, walima dusukun ɲugun bali.
Funtɛnima yɔɔɔ	Tropical, <i>adj</i>	O be kuma duniya funtema jamanaw kan.
Funu	Kyste, <i>f</i>	Fari yɔɔɔ dɔ be funu ka ji ta.
Funubana	Kwashiorkor, <i>m</i> (malnutrition humide)	Balodese jugumanba be denmisen min na, o sen, a bolo n'a ɲɛda be funu, kurukuru ni ɲɛɲɛ be bɔ a la.
Fura dunta	* Oral, <i>adj</i>	Fura minnu be dun.
Fura minnu be don banakɔtaa yɔɔɔ ni musoya fe	Suppositoire, <i>m</i>	Furakisew don minnu be don banakɔtaayɔɔɔ walima musoya la.
Faramasi	Pharmacie, <i>f</i>	Furaw ni keneya sabati fenw be feere yɔɔɔ min na.
Furamugu dajita	Suspension, <i>f</i>	Furamugu don min be ɲagami ji la.
Furatalɛn kɔfɛ kɔɔɔɔɔ	Effet secondaire, <i>m</i>	O ye geleyaw (banaw) ye minnu be sɔɔɔ furadɔw tali sababu la.

Jibaatɔbana	Fièvre après accouchement, <i>f</i> ; La fièvre puerpérale	Jiginni kɔfe bana. Nin bana in be musow mine jiginni kɔfe.
Farilajidese farikolo la	Déshydratation, <i>f</i>	Lahalaya min kɔɔɔ farilaji bɔta ka ca n'a ji sɔɔta ye. Kerenkerennena la, o farilajidese ka jugu denyereniw ma.
Jiforoko/Den be da ji min na kɔɔɔbara la	Poche des eaux, <i>f</i> ; Amnios, <i>m</i>	Den be da ji min na wolonugu kɔɔɔ (kɔɔli). Ni a dayelela, a ka ca a la o be tin damine kofɔ.
Jiri minnu be ke fura ye	Herbe, <i>f</i>	Jiri min lakodɔnnenw don a ka bana furake la.
Jirifeere kɔɔɔ gɔngɔn	Pollen, <i>m</i>	Gɔngɔn don min be bɔ jirifeere kɔɔɔ. Mɔgɔ minnu farikolotene ye o gɔngɔn ye, tuma dɔw la a be farigan ni ɛɛɛɛ bila mɔgɔw la san waati min jiriw be gɔngɔn bila fiɛɛ fe.
Joli jiginen kunseme na	Accident cérébrovasculaire (AVC), <i>m</i>	Aw ye kirinni yɔɔɔ laje.
Joli ka taa ni segin	Circulation, <i>f</i>	Joli ka taa ni segin jolisiraw la sɔɔkun ka fiyeli fe.
Joli min be sɔɔɔ dali fe dilan na	Escarre, <i>f</i>	Bana geleya fe, ni banabagatɔ te se ka a yere yelema dilan na, o be joli bila a fari la.
Jolibolisiraba	Aorte, <i>f</i>	Sira nafamaw don, joli be boli minnu fe ka bɔ dusukun na ka jensen farikolo tɔ la.
Jolida kalagari	Fil de suture résorbable, <i>m</i>	Gaari kerenkerennen don min be ke ka jolidaw kala, kerenkerennena na jolida min be sɔɔɔ jiginni senfe. A gaari in be tunu farisogo la dɔɔɔ dɔɔɔ; a ma se i ka gaari bɔ jolida keneyalen kɔfe.
Jolidese	Anémie, <i>f</i>	Bana min be joli dɔgɔya ka a ɲe yelema. A taamasinew de ye: a tigilamɔgɔ be segen a yerema, a farikolo be jeya, a fanga fana be dɔgɔya. Aw ye sumayabana jolidese laje.
Jolidese jugumanba	Anémie pernicieuse, <i>f</i>	Jolidese be sɔɔɔ witamini B12 tanya fe farikolo la. Farati b'a la.
Jolidese min be sɔɔɔ bangabagaw dɔla kelen fe	* Thalassémie, <i>f</i>	Jolidesebana suguya dɔ don min be sɔɔɔ bangebaw fe jamana damadɔw dɔɔɔ de la. Jolidese be se ka den sɔɔɔ ka a si to san 2 ɲɔɔɔ la, a b'a biɛɛ ni a samanene bonya.
Jolijɔfura	Ocytocique, <i>m</i>	Olu ye fura farinmanw ye minnu be jolibɔn nɔgɔya. U ka kan ka ta waati min ni jibaatɔ ka joli bɔnta ka ca den bangen kɔfe.
Jolilabana	Septicémie, <i>f</i>	Bana don min be sɔɔɔ fen were pagamani fe joli la.

Jolisegindumuniw	Minéral/(aux), <i>m</i>	Jolisegindumuni ye fēnw ye farikolo mako be fēn minnu na, i n'a fō nege, kalisiyōmu (<i>calcium</i>) ani iyodi (<i>iodé</i>).
Joliseginfura	Acide folique, <i>m</i>	Balo nafama don min be sōrō nakōfen kenew na.
Jolisensennan	Rate, <i>f</i>	Kōnōnafēn don min bonya be bolokuru bō, a be numanyanfan kalakkolo kōrō. A ka baara ye ka joli dilan ani ka a sensen.
Jolisira	Artère, <i>f</i>	Joli be boli sira min fe ka bō dusukun na ka taa farikolo tō la. O be dōn dusukuntantanni fe. Jolisira minnu be joli lasēgin dusukun na, olu te tantan.
Jolisira	Vaisseau, <i>m</i>	Olu ye siraw ye joli be boli minnu fe farikolo la.
Jolisirafunu	Varice(s), <i>f</i>	Jolisira be funu k'a magaya ani k'a jengejenge i n'a fō sa. A ka ca mōgōkōrōbaw ni musokōnōmaw na ani muso minnu ye den caman sōrō.
Jolisuusama	Ventouser	Farafinurakelaw ka jolisuusamacogo don. Fari yōrō min be mōgō dimi, o yōrō be ci ka weri walima bagan gere bari o yōrō la k'a jolisu sama. Tasuma kun na.
K'i da don mōgō were da la ka fiye ke a kōnō.	Bouche-à-bouche, <i>m</i>	O ye fēere ye min be mōgō kirinnen deme ka ninakili sōrō.
Ka bana yelema mōgō were fe	Contaminer	Ka bana yelema mōgō fe magapōgōnna senfe. Bana be se ka sōrō pikiribiye tobibali fe hali ni a yepeña jelen don.
Ka bana yelema	Transmettre	O ye bana bōli ye mōgō dō la ka yelema mōgō were fe.
Ka bō ko kalama	Conscience, <i>f</i>	Aw ye kirinni yōrō laje.
Ka fēn dō kun/ka se fēn dō kōrō	Résistance, <i>f</i>	Ka se k'i yere kunmabō walima k'i yere tanga fēn ma, min be se ka geleya walima saya lase i ma. Banakisefagalan dōw be dese banakise caman na.
Ka fēn tobi ka banakise faga	Pasteurisation, <i>f</i>	Fēere min b'a to mōgō be kōnō walima fēn jima wuli ka se degere 60 ma fo sanga 30 walasa k'a banakisew faga.
Ka sōmi ka ko dō ke teliya la	Réflexe, <i>m</i>	Mōgō be bala ka ko min ke ka sōrō a ma a dabō a kama.
Kafeminkutu	Cuillère à café, <i>f</i>	A je 1 be ben mililitiri 5 ma. A je 3 be ben dumunikekutu je 1 ma.
Kalali	Suturer	Joli ni farada minnu be kala ni gaari ni miseli ye.

Kaliya	Spasme, <i>m</i>	Mɔɔɔ fasa be bala ka ja ka sɔɔɔ a se te a la. Nuguw ferekeli be kaliya ni kɔɔɔdimi bila mɔɔɔ la. Sisanbana be ninakili fereke bila mɔɔɔ la. Kanjabana be dakalaka ja ni fasa werew jali lase mɔɔɔ ma.
Kaliya kuntaalajan	Spastique, <i>adj</i>	Fije bilalen kunseme na o be na ni fasaja basigilen ye. O bana be den minnu na, olu senkala be ɔɔɔɔ.
Kanfileniw	Bronches, <i>f</i>	Fije temesira don ka taa fagonfagon na. Adamaden be ninakili o fe.
Kanseribana	Cancer, <i>m</i>	Kuru don min be adamaden farikolo la ni a be bonya fo ka se a tigi fagali ma.
Kari ni nen pagaminen	Flegme, <i>m</i>	Kari ni nen caman be bɔ fagonfagon na ni mɔɔɔ sɔɔɔsɔɔɔɔ.
Kari/Nen	Crachat, <i>m</i>	Kari ni nen min be bɔ banabagatɔ fagonfagon na ni a sɔɔɔsɔɔɔɔ.
Karilabɔfura	* Expectorant, <i>m</i>	Fura min be sɔɔɔsɔɔɔɔbagatɔ deme ka kari walima falaka labɔ a ninakilisraw fe (fagonfagon ni fije temesiraw); sɔɔɔsɔɔɔɔ nɔɔɔya fura don.
Karili	Fracture, <i>f</i>	Kolo karilen.
Keneyabaarakela	Agent de santé, <i>m</i>	Mɔɔɔ min be a ka sigidamɔɔɔɔw deme ka waleyaw ke, waleya minnu b'a to keneya be sabati sigida la.
Keneyaji	Boisson réhydratant, <i>m</i>	Ji don min be farikolo farilajidese kele. A be se ka dilan ni jikalan, kɔkɔ, sukaro ani sumanmuguw ye.
Kilogaramu	Kilogramme (kg), <i>m</i>	Garamu 1000. Kilogramu 1 ka ca ni livre 2 ye dɔɔni.
Kirinni	Apoplexie, <i>f</i>	Sisan dɔɔɔɔɔɔɔw be a fɔ ACV walima <i>Accident vasculaire cérébral</i> .
Kirinni	Coma, <i>m</i>	A tigilamɔɔɔ te bɔ fosi kalama, a be sɔɔɔ: bana, joginda walima bagamafen dɔ fe. Tuma dɔw la a be laban saya ma.
Kirinni	Perte de conscience, <i>f</i>	Bana, walima tɔɔɔɔko min be mɔɔɔ lasunɔɔɔ ni i te bɔ i yere kalama.
Kirinni	Accident vasculaire cérébral (apoplexie, accident cérébro-vasculaire, <i>f</i>), <i>m</i>	Kirinni ka a sababu ke basi walima jolikuru jiginni ye kunseme na. A sababu fana be se ka ke funteni ye.
Kirinni	* Toxémie, <i>f</i>	Aw ye kirinni yɔɔɔ laje.
Kirinni	Inconscience, <i>f</i>	Aw ye kirinni yɔɔɔ laje.
Kise	Grain (gr.), <i>m</i>	Girinya jatemenenan don min be misali ta alikamakise kan. Kise 1 girinya ye miligaramu 65 ye.

Ko balalen	Urgence, <i>f</i>	Bana balalen walima joginda mako ka kan ka don min na joona joona.
Kokɔnnen	Tabou, <i>m</i>	Ɔe te ke ni fen min ye k'a sababu ke laada ye.
Koko	Hémorroïde(s) <i>f</i> ; Pieu(x), <i>f</i>	Ɔɔɔ don min be falen banakɔtaayɔɔ la walima a kɔkɔna na ni dimi be a la. O yɔɔɔ be funu tuma caman.
Kole / Namantɔɔɔɔ	Bec de lièvre, <i>m</i>	Ci be dawolo sanfela la min be taa nu na (i n'a Ɔɔ sonsanni). Den dɔw be wolo ni kole ye.
Kolotugudafasa	Tendon, <i>m</i>	Fasajuru gelen dɔw don minnu be sogobu ni kolow tugu kɔkɔ na (u ni fasajuru tɔw te kelen ye, fasa minnu be kolow dama tugu kɔkɔ na).
Komokililaereni	Calcul rénal, <i>m</i>	Olu ye kuruw ye minnu be falen komokili kɔkɔ ka jigin Ɔegene keyɔɔ fe. U be se ka tɔɔɔ, kɔdimi, keredimi, Ɔegene keyɔɔdimi walima barakɔɔdimi bila mɔkɔ la. Ni u be Ɔegenebara kɔkɔ u be se ka Ɔegene keyɔɔ da tugu (geren) ani ka Ɔegeneke geleya walima ka a bali.
Komokiliw	Rein, <i>m</i>	U be i n'a Ɔɔ shɔkise kumbaba mɔkɔ bara kɔɔ min be mɔkɔ sensen ka ɔɔ joli la, o jinɔkɔ de be ke Ɔegene ye.
Kɔɔ	Hémorroïde, <i>f</i>	Aw ye Koko yɔɔ laje.
Kɔɔ jilama	Foetus, <i>m</i>	Den mɔɔ ba debe la. Aw ye Kɔɔ jilama yɔɔ laje.
Kɔɔbara	Abdomen, <i>m</i>	Furu ni biɔe ani nuguw be farikolo yɔɔ min na. Kɔɔfuru
Kɔɔboli	Diarrhée, <i>f</i>	Bojike ka caya.
Kɔɔdimi	Colique, <i>f</i>	Dimi don min be sɔɔ nugu ka samasamani walima kaliya fe
Kɔɔja	Constipation, <i>f</i>	Banakɔta jalen min ɔɔli ka gelen.
Kɔɔjitiɔ/den jolukurulama	Embryon, <i>m</i>	Den mɔɔɔ ba debe la, waati min a ka dɔkɔ kojugu.
Kɔɔmagayafura	Laxatif, <i>m</i>	Fura min be ta walasa ka kɔkɔ magaya walima ka kɔkɔ boli.
Kɔɔmaya	Grossesse, <i>f</i>	Waati min (kalo 9) kɔkɔ den be to ba debe la.
Kɔɔmaya taamasije	Masque de grossesse, <i>m</i>	Ni muso kɔkɔma Ɔeda, n'a sin walima a barakɔɔla be fin, o te basi ye.
Kɔkɔnabana	Syndrome abdominal aigu, <i>m</i>	Kɔkɔnabana balalen don min te Ɔe opereli kɔ tuma dɔw la. Kɔkɔdimi gelen ni Ɔɔkɔ k'a sɔɔ kɔkɔboli te a senkɔɔ, o be se ka kɔkɔnabana juguman kɔɔ.

Kɔ̀nɔ̀nafen(w)	Ventre, <i>m</i> / Intestin(s), <i>m</i>	Nuguw.
Kɔ̀nɔ̀najoli	Ulcère, <i>m</i>	Joli min be golo la, je kan, furu walima nugu la.
Kɔ̀nɔ̀nama	Convulsion, <i>f</i>	Balakakirin. Mɔ̀ɔ̀ɔ̀ fari beɛ walima fari fan dɔ̀ ka bala ka kirin, I n'a fɔ̀ a be ke cogomin na kirikirimasije walima kanjabana na.
Kɔ̀nɔ̀natumu	Ascaris, <i>m</i> / Ver rond, <i>m</i>	Tumu jamajan minnu be ke mɔ̀ɔ̀ɔ̀ nugu la n'u be mɔ̀ɔ̀ɔ̀ tɔ̀tɔ̀, k'i ka dumuni yeɛmani geɛya, k'i fanga dɔ̀ɔ̀ya wa tuma dɔ̀w la fana a be nugu geren.
Kɔ̀nɔ̀natumu	Giardia, <i>m</i>	Banakise don min te se ka ye je na. A be don nugu la ka banakɔ̀taa je yeɛma ka ke neremuguman ye.
Kɔ̀nɔ̀natumuɔ̀w	Parasite intestinal, <i>m</i>	Tumuɔ̀ walima fenɛnamani minnu be don mɔ̀ɔ̀ɔ̀ nuguw la ka bana bila a la.
Kɔ̀nɔ̀nugutige	Péritonite, <i>f</i>	O ye dimi gɛɛn ye min be nugu foroko la. Kɔ̀nɔ̀bara be mine ka ja, a be mɔ̀ɔ̀ɔ̀ dimi, kɛrenkɛrennya la ni a tigi ye a da k'a senw seɛne.
Kɔ̀nɔ̀tije	Fausse couche, <i>f</i> (avortement spontané, <i>m</i>)	Den fatuli sani a ka se bange ma, tuma dɔ̀w la a be basibɔ̀n caman ni jolikuru bɔ̀ bila muso la.
Kɔ̀nɔ̀tije balalen	Avortement spontané, <i>m</i>	Aw ye kɔ̀nɔ̀tije laje.
Kɔ̀ngɔ̀bana	Marasme, <i>m</i> (c'est à dire, malnutrition sec)	Lahalaya min b'a jira ko mɔ̀ɔ̀ɔ̀ te dumuni caman sɔ̀ɔ̀ k'a dun. Kɔ̀ngɔ̀. O tigi be fasa wa a fanga be dɔ̀ɔ̀ya, waati dɔ̀w, a kɔ̀nɔ̀ be bonya.
Kɔ̀nɛresi	Comprese, <i>f</i>	Finikunkurun don min be kuru ka da fari fan dɔ̀ la. A be se ka su jikalan walima jisuma na.
Kunbabin	Problèmes de sinus (sinusite, <i>f</i>), <i>m</i>	Mɔ̀ɔ̀ɔ̀ jɛdakolo woma minnu be taa nun kɔ̀nɔ̀. O bana dimi be ke je sanfela ni a dugumana na.
Kunfɛkuma	Délire, <i>m</i>	Hakilijagami min be mɔ̀ɔ̀ɔ̀ bila kokuntan ke ni kumakuntan fɔ̀ la. Farigan jugumanba walima bana juguman dɔ̀ be se k'a bila mɔ̀ɔ̀ɔ̀ la.
Kunnafoɛni jiniɛni bana kan	Dossier, <i>m</i> (antécédents médicaux, <i>m</i>)	Kunnafoɛni minnu be se ka sɔ̀ɔ̀ jiniɛninkaliw senfe mɔ̀ɔ̀ɔ̀ ka bana ko la: a daminɛna cogodi? A nɔ̀ɔ̀yara walima a juguyara waati jumen? Mun fisayara a ma? Yala a bana be mɔ̀ɔ̀ɔ̀ were la du kɔ̀nɔ̀ walima dugu kɔ̀nɔ̀ wa?
Kuru gasan	Tumeur, <i>f</i>	Kuru don dimi te min na. A dɔ̀w be sɔ̀ɔ̀ kanseribana fe.

Kurukuru	Acné, <i>f</i> ; Bouton(s), <i>m</i>	Gololabana don, min be no bila pada, disi walima ko la. A be nen ta, tuma daw la a yorow be fin. A bana ka teli ka denmisenna mawo de mine (balikuw).
Kurukuru	Bouton, <i>m</i>	Aw ye Kurukuru yoro laje.
Kurukuru/kisekise	Follicule, <i>m</i>	Kurukurumisenniw.
Laada	Tradition, <i>f</i>	Taabolow, walima danayaw minnu be sorow jefoli fe ani misaliw.
Laada(koli) waati	Règle(s), <i>f</i> ; Menstruation, <i>f</i>	Muso ka kalolabo waati.
Ladegebaga ka tawo	Nom générique, <i>m</i>	Kalanbagabaw ka tawo dalen fura la min ni izini tigiw ta te kelen ye.
Lafawofura/fura min be mawo lafawo	* Émétique, <i>m</i>	Fura walima fen minta min be mawo bila ka fawo. Fura min be ta ni dabali (pawo) sera mawo kawo.
Lagalagawo	Retard, <i>m</i>	Bana don min be mawo ka faamuyali ni a yelemabolo sumaya.
Litiri	Litre (L), <i>f</i>	Litiri ye sumannikeminen ye. Misali la litiri kelen ji be ben kilogaramu kelen ma.
Logologo/dulon	Inflammation, <i>f</i>	A yoro be bilen, a be mawo dimi, tuma daw la, a sababu ye bana do ye.
Lojura	Mongolisme, <i>m</i> (syndrome de Down, <i>m</i>)	O ye hakililabana ye denmisenni be bange ni min ye nalonya, a je be taa kalamene fe, a fankelen be sa ani k'a bolokoniw misenya ka u surunya.
Loko	Plantain, <i>m</i>	Namasa suguya do don min bu n'a fu ka ca. Waatidaw mawo b'a tobi walima k'a geren dun.
Magawawo	Contact, <i>m</i>	Magawawo. Banabagawo be se ka yelemabana jensen ni a ni mawo werew magara jawo na walima ka gere jawo na.
Mikawosikawo	Microscope, <i>m</i>	Ale ye baarakeminen ye min be fen fitiniw bonya mawo je kawo.
Miligaramu	Milligramme (mg), <i>m</i>	Miligaramu wa kelen ye garamu kelen ye.
Militiri	Millilitre (ml), <i>m</i>	Ale wa kelen be ben litiri kelen ma.
Minfen sukaromaw	Boissons non-alcoolisées, <i>f</i>	Minfenw sukaromaw don, gazi be minnu na i n'a fo coca-cola.
Mawo dogoworo	Organes génitales, <i>m</i>	Bange sababu be bo yoro minnu na, kerekerekenya na cewa ni musoya.
Mugu	Luxation, <i>f</i> Déboîtement, <i>m</i>	Kolotuguda kolow bo jawo kan.

Mugu	Entorse, <i>f</i> (tension, <i>f</i>)	Kolotugunda fasabaw ni senkɔfɛ fasaba, birintili, u bɔli mɔkɔn na walima u farali olu be bana in bila mɔkɔ la. Kolotugunda mugu ka jugu ni farikolo yɔrɔ tɔw muguli ye.
Muluku	Paralysie, <i>f</i>	Ni mɔkɔ tɛ se ka i fari yɔrɔ dɔ walima a yɔrɔsi lamaga.
Mura	Rhinite, <i>f</i>	Mura min be sɔrɔ binjalan gɔngɔn fɛ ni a be mɔkɔ nunkɔnɔna dimi.
Murasɔgɔsɔgɔ	Grippe, <i>f</i>	Mura jugumanba, tuma dɔw la, farigan, kolotugundadimi ni kɔnɔboli be ke a senkɔrɔ.
Musoya	Vagin, <i>m</i>	O ye sira ye min be damine muso jɛfɛla la ka taa fo a wolonugu la.
Musoya la	Vaginal	Walima fen minnu be muso dogoyɔrɔ kɔfɔ.
Musoya saniyali	Douche, <i>f</i>	A be ke ni ji seriserili ye jɛfɛla la k'a ko.
Nagalo	Palais, <i>m</i>	Da kɔnɔna sanfɛ la.
Namantɔrɔkɔ/Kɔlɛ	Fente palatine, <i>f</i> , bec-de-lièvre, <i>m</i>	Dawolo cilen fila ye. Den min wolola ni nin bana in ye, i b'a sɔrɔ a nagalo cilen don fila ye.
Nen	Abcès, <i>f</i>	Nen sigilen banakise fɛ. Misali la sumuni.
Nenjuru	* Lingual, <i>adj</i>	Nen walima min be nen kɔfɔ.
Nimafenw	Organisme, <i>m</i>	Fɛn minnu be balo la (baganw walima jiriw).
Ninakili	Respiration, <i>f</i>	Mɔkɔ be fiɲɛ sama fɔgonfɔgon, ninakilisiraw ani farikolo ninakilisira werɛw fɛ.
Ninakili ko hake	Fréquence respiratoire, <i>f</i>	Mɔkɔ be ninakili ko hake min ke miniti kelen kɔnɔ.
Ninakiliteliya	Hyperventilation, <i>f</i>	Ninakiliteliya min sababu be bɔ siran walima degun na.
Nɔ/nɔkɔ	Point noir, <i>m</i>	Nɔkɔ be nɔ fitini min bila farikansi bɔda la, jɛda, disi walima kɔ la.
Nsɔnkunan	Brûlures d'estomac, <i>f</i>	Dusukun be mɔkɔ jeni.
Nugu foroko	Péritoine, <i>m</i>	Nuguw be ke falaka min kɔnɔ.
Nugu gerenni	Encombrement, <i>m</i>	Lahalaya min b'a to nugu be geren. Nugu gerennen ka kan ka furake joona joona.
Nugubakun	Annexe, <i>f</i>	Forokoni don, min be bolokɔni hake la, a nɔrɔlen don nuguba la.
Nugubakun	Rectum, <i>m</i>	Nugu labanyɔrɔ don ka ben banakɔtaa bɔyɔrɔ ma.
Nugubɔda (kɔfɛla)	Anus, <i>m</i>	Nugubɔda don, a be mɔgɔsigilan fila ni yɔrɔn ɛɛ.

Nuguw	Intestin, <i>m</i>	Nuguw walima dumuni be teme sira min fe kɔnɔbara la.
Nuguw ferekelen nɔɔɔn na	Intussusception, <i>f</i>	Nuguw be meleke nɔɔɔn na, a ka ca a la o ye faratiba ye barisa a be nugu ka baara bali.
Nunkɔnɔna	* Nasal	Nun walima min be nun kofɔ
Nuwo dayelelan	Décongestionnant	Fura don min be nu gerenren dayele walima k'a funu jigin.
Ŋe fin	Pupille, <i>f</i>	Finman yɔɔ min be Ŋekise cemanca la. A be dɔɔya yeelen na, a be bonya dimi la.
Ŋe yɔɔ min be yeli ke	Cornée, <i>f</i>	Ŋekise jeman yɔɔ walima fɔlɔnwo min beka Ŋefin datugun.
Ŋedakololabanaw	Migraine, <i>f</i>	Kunbabin ye kunkolo fankelendimi ye min be mɔɔ bila fɔnɔ na waatidɔw.
Ŋedimi	* Ophtalmique	Min be Ŋe kofɔ.
Ŋefin	Iris, <i>m</i>	Ŋekise finmanyɔɔ min be Ŋemɔɔni lamini.
Ŋegen	Latrine, <i>f</i> ; Toilette, <i>f</i>	Ŋegen ye suturayɔɔ ye, dingɛ walima wuluwulu be sen min kɔnɔ ka ke kabine ye.
Ŋegene temesira	Glande de la prostate, <i>f</i>	Fasa gelen don min be ce Ŋegenebara da la. Tuma dɔw la cekɔɔbaw ta be magaya ka geleya don Ŋegeneke la.
Ŋegolo kɔnɔna	Conjonctive, <i>f</i>	Golo fegemani min be Ŋejeman ni Ŋegolo kɔnɔna lakana.
Ŋejalandimi	Pannus, <i>m</i>	Jolikurumisenni be bɔ mɔɔ Ŋe kere la, i n'a fɔ Ŋejalandimi
Ŋejalandimi	Xerophthalmie, <i>f</i>	Mɔɔ Ŋe be ja ani k'i dimi k'a sababu ke witamini A Tanya ye farikolo la.
Ŋejugu/subaga	Mauvais œil, <i>m</i>	Mɔɔw hakililako filelicogo min be mɔɔ dabali walima ka kojugu lase i ma.
Ŋenamini	Éclampsie, <i>f</i>	Ŋenamini balalen, kerɛnkerɛnnya la kɔnɔmaya walima tin waati. A farati ka bon ba ni den bee ma.
Ŋenamini	Pré-éclampsie, <i>f</i>	Kɔnɔmaya waati gelen, min se ka na ni kirinni ye.
Ŋenasumuni	Orgelet, <i>m</i>	Kurubileman min be bɔ Ŋe sanfegolo kerefe; o be sɔɔ nɔɔ fe.
Ŋuna	Fontanelle, <i>f</i>	Yɔɔnin min magaman don denyereni kungolo la.
Ŋuna	Partie molle, <i>f</i>	Aw ye Ŋuna yɔɔ laje

Ŋunaɗuna	Bile, <i>f</i>	Bijne be ji kunaman jugujiman min dilan ka a mara fiye kɔɔ, ale de be tulumafenw yelemani nɔɔya furu fe.
Ɔnsu	Once, <i>f</i>	O ye sumannikeminen ye min kelen be garamu 28 bɔ. Ɔnsu 16 be sɔɔ livre kelen na.
Pɔsɔnima	Toxique	Pɔsɔnni be fen o fen na.
Pɔsɔnimafenw keke fura	Antitoxine, <i>f</i>	Fura min be pɔsɔnimafenw keke. Tuma dɔw la a be dilan ni so joli ye.
Nperen	Acarien rouge, <i>m</i>	Fenɗenama misenni min b'a kun don golo kɔɔ ka joli sama.
Nperen / dabi	Tique, <i>f</i>	Fenɗenamani don min be a da ge golo kɔɔ ka a joli sama.
Pikiri	* Parentérale	Fura minnu te dun nka u be ke jolisira fe.
Pikiri min be ke sogobu la	Injection intramusculaire (IM), <i>f</i>	Pikiri don min be ke sogobu la, a ka ca a la, a be ke bolo la walima bobara la. A ni jolisira pikiri (IV) te kelen ye.
Pikirimugu	Lyophilisé, <i>adj</i>	Fura mugu; o ye feere ye pikiri be se ka mara cogo min na ka je hali ni a ma mara sumaya la.
Pilatiri/Walani	Plâtre, <i>m</i>	Finimugu kologelen ni pilatiri min be ke ka kolo karilen mine k'a sigi yɔɔkelen fo ka se a keneyali ma.
Samanene	Pancréas, <i>m</i>	Kɔɔɔnafen min be furu kɔɔ a numan yanfan fe. A be sukaro bereben joli la
Saniya	Hygiène, <i>f</i>	Yere saniya baaraw minnu be a to keneya ka sabati.
Saniya	Assainissement, <i>m</i>	O ye bee je saniya waleyaw ye minnu be ke ka banaw kunben, ka saniya don ba la ani ka foroba yɔɔw saniyalen to.
Santigaradi	Celsius (° C)	Minen min be ke ka mɔɔɔ farikolo kalaya ni a sumaya jatemine. Mɔɔɔ keneman farikolo funteni hake juman ye degere 37 ye. Ji be ke gilasi ye n'a be degere 0 la, a be wuli n'a be degere 100 la.
Sayi	Jaunisse, <i>f</i>	Ŋew ni fari je be yelema ka ke nere ye. O ye bijne, ŋunaɗuna, samanene, walima jolilabana dɔ taamasije ye.
Segen kojugu	Épuisement, <i>m</i>	Farikolo segen kojugu.
Senefenw falenfalenni	Rotation de cultures, <i>f</i>	O ye ka senefenw bɔ jɔɔɔ kɔɔ seneyɔɔ kelen na walasa dugukolo fanga kana ban ka taa a fe san o san.
Serebana	Kwashiorkor, <i>m</i> (malnutrition humide)	Balodese jugumanba be denmisen min na, o sen, a bolo n'a jeda be funu, kurukuru ni neje be bɔ a la.

Sigidamogow	Communauté, <i>f</i>	Dugu walima sigida kelen mogow minnu ka taabolo, u ka sɔɔw ni u ka geleyaw ye kelen ye.
Sigilan/bobara	Fesse(s), <i>f</i>	Adamaden sigilan.
Sindimi	L'abcès du sein, <i>m</i>	A ye sindimi yɔɔ laje.
Sindimi	Mammite, <i>f</i> (abcès du sein, <i>f</i>)	A ka ca a la muso sin b'a dimi jibaatɔya dɔgɔkun fɔɔ walima a kalo fɔɔ la, o be se ka ke sababu ye ka sin fan dɔ kalaya, k'a bilen, ani k'a funu.
Sinjifɔɔ	Colostrum, <i>m</i>	Ji fɔɔ min be bɔ sin na jiginni kɔfe. A je be i n'a fɔ ji salasala nka witamini be a la kosebe, wa a be den tanga banaw ma.
Siran	Peur, <i>f</i>	Siran kojugu/ jatige kojugu.
Sogosu je kan	Ptérygion, <i>m</i>	Ale be bonya je kere la dɔɔni dɔɔni ka taa jemogoni kan.
Sɔgɔmadafebana	Nausées matinales, <i>f</i>	Kɔɔmaya kalo fɔɔw kɔɔ, dusɔɔugun ni fɔɔ be ke muso kɔɔma na kerenkerennenya la sɔgɔmada fe.
Sɔgɔsɔgɔninje	Consommation, <i>f</i>	Sɔgɔsɔgɔninje tɔgɔ kɔɔ don.
Subagaya	Envoûtement, <i>m</i>	Kewale minnu be jensen ka mogɔ hakilila yeɔema subagaw ni dabali fe. Mogɔ dɔw dalen don a la ko u ka bana ye subaga nɔ ye walima ko subaga ye a jejugu jɔ u la.
Sugune	Urine, <i>f</i>	Farilajidese be yeɔema ka ke sugune ye.
Sugune be teme kɔɔnafen minnu fe	Infection des voies urinaires, <i>f</i>	Kɔɔnafenw don minnu be baara ke jɔɔɔ fe walasa ka sugune labɔ i n'a fɔ komokili ni sugunebarani ani sugune temesira.
Sugunesira	Urètre, <i>m</i>	Sugune temesira don ka bɔ sugunebara la ka taa a bila a bɔyɔɔ la.
Sukaro	Glucose, <i>m</i>	Sukaro don min yeɔema ka di farikolo la. A be sɔɔ jiridenw ni di la, wa fana a muguma jeman be sɔɔ min be ke keneyajiw la.
Sukaro	Saccharose, <i>m</i>	Sukaro min be sɔɔ timikalaw walima beterawu la. Sukaro gansan yeɔemani farikolo la ka nɔɔ ka teme sukaro kɔfɔlen in kan.
Sukarodunbanapikiri	Insuline, <i>f</i>	Ji min be bɔ samanene na walasa ka sukaro hake ben joli la. Sukarodunbana be mogɔ minnu na, olu mako be sukarodunbanapikiri la tuma dɔw.
Sukaromafenw	Glucide(s), <i>m</i>	Dumuni timimanw ni sukaro. Dumuni minnu be fanga di farikolo ma.
Sugunesamaminen	Cathéter, <i>m</i>	Minen min be ke ka sugune sama ka bɔ sugunebara la.

Sumu	Carie, <i>f</i>	Wo min b'a to banakisew be don ni na k'a tije.
Sumuni	Ulcère, <i>m</i>	Funu, golokorokuru don min be mogo dimi ka soru ka nen ta. Nen suguya do don.
Sunogobaliya/nejo	* Insomnie, <i>f</i>	Lahalaya min be mogo bali ka sunogo hali ni sunogo b'a la.
Sunogofura	Sédatif, <i>m</i>	Fura don min be mogo lasunogo walima ka sunogo bila i la.
Suranfiye	* Kératomalacie, <i>f</i>	Dibi be don mogo je koru min be laban ni fiyen ye. A be soru vitamini A dese fe.
Taamasijew	Signe, <i>f</i>	Dogotoru be fen walima lahalaya minnu jini banabagatu la walasa ka a ka bana sidu. Nin gafe in koru, mogow ka geleyaw ni korow ni bana taamasijew bee bee be sorowu kelen.
Tangalan	Prophylactique, <i>f</i>	Tangali feere don, nka fugulan nafama fana ye tangalan do ye.
Tangali dumuni	Aliment protecteur, <i>m</i>	Olu ye dumuniw ye vitaminiw ni joliseginfura be minnu na. Olu dunni de be a to farikolo ka keneya ka sabati ani ka a deme a ka se ka bana kun walima ka a kele.
Tansiyonbana	* Hypertension, <i>f</i>	Jolicaya
Tansiyon	Tension artérielle, <i>f</i>	Joli fanga bonyali jolisiraw ma. A dogoya ni a caya be bo mogo si hake ni a ka keneya hake de la.
Terimometiri	Thermomètre, <i>m</i>	O ye baarakeminen ye min be ke ka mogo farilafunteni hake suman.
Tin	Travail, <i>m</i>	Koru samasamani ni dimi (tin) b'a jira ko den bena bange sconi.
Tindimi	Contraction, <i>f</i>	Fasaw jali walima u surunyali. Wolonugu ka samasamaniba ka muso to tin na be den boli dogoya.
Tijen	Héréditaire	Den be min soru a bangebaw fe.
Tonso	Placenta, <i>m</i>	Den dayoru don korubara la. Tonso be bo den bangennen kofe ni 15 ye ka se leri tilance ma.
Tonso banamini den je	Placenta praevia, <i>m</i>	Nin lahalaya in be tonso surunya den boda la ani k'a datugu. O be se ka ke sababu ye ka basi bonta caya. Ni basi be bo muso la a koru janfalen o be se ka ke tonso banamini den boda je taamasije ye wa a ka kan ka taa dogotorowu la o yoru bee la.
Togotogonin	Dysenterie, <i>f</i>	Boji ni jisalasala walima basi pagaminen don. Banamisenni be a bila mogo la.

Ṭɔɔɔɔ/kaliyakise	Schistosome(s), <i>m</i>	Tumu minnu be don bije ni farisogo yɔɔ werew la ka bana bila mɔɔ la. Ṭɔɔɔɔ dɔw be don joli la ka jɛgenɛbilenni bila mɔɔ la.
Tulo	* Otiqne	Fen minnu be tulo kofɔ.
Tumu	Larve, <i>f</i> (larves, <i>f</i>)	Tumu min be bɔ fenɛnamani caman fan kɔɔ. U be yeɛma ka ke fen were ye ni u kɔkɔra.
Tumu(w)	Amibe(s), <i>f</i>	Tumumisenni minnu be ke ji walima nugu la, u te se ka ye ni mikɔɔsikɔpu (microscope) kunsemenajolisiraci. U be se ka kɔɔboli ni tɔɔɔɔɔɔnin bila mɔɔ la ani ka nen sigi bije na.
Tununi ji la	Noyade, <i>f</i>	Ni mɔɔ tununa ji la, a tigi te ninakili.
Waati dafa	Date d'expiration, <i>f</i>	Fura fanga walima a jɛci ban don sebbenen don a foroko kan. Ni o waati sera, aw ye u fili.
Witamini	Vitamine, <i>f</i>	Farikolo tangali dumuniw don minnu b'a deme ka to keneya la.
Wolonugu	Utérus, <i>m</i>	O ye den dayɔɔ (mɔɔɔɔ) ye muso kɔɔbara la. Denso.
Worofurance	Aine, <i>f</i>	Worow be jɔɔɔɔ ben yɔɔ min na. Mɔɔ dogoyɔɔ.
Worokɔɔɔsi	Érythème fessier, <i>m</i>	Ni den ye jɛgene ke a ka kusi la walima a dayɔɔ la, a worokɔɔla be bilen, a b'a jenijeni.
Yɔɔɔjanfeyeli	Hypermétropie, <i>f</i>	Ka se ka yɔɔɔɔ fenw ye ka jɛ ka teme yɔɔsurun fenw kan.
Yeɛmabana	Maladie contagieuse, <i>f</i>	Bana min yeɛma ka di mɔɔ were fe.
Yeɛmabana	Maladie infectieuse, <i>f</i>	Bana min jensen ka teli (a yeɛma ka di mɔɔ were fe).
Yiriyiri	Mucus, <i>m</i>	Ale ye ji ye min namayalen don wa a be mɔɔ nun, a jɔɔɔɔ, a furu, a nugu, ani musoya jigin ani k'u tanga.
Zanfala	Urticaire, <i>f</i>	Nɔw don minnu be bɔ adamaden fari la. U be mɔɔ jɛjɛ. U be se ka tunu walima u be se ka taa bɔ fari fan were fe. Faritene dɔ don.

Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme nini dogotoko fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotokoso la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotoko ma.

Banabagato tɔgɔ _____ A si hake _____

Cɛ/muso _____ A ka dugu tɔgɔ: _____

A ka sigida keneyabaarakela tɔgɔ _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkoko wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli bo? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu tɔgɔ fɔ, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jɛw _____ Da ni kankonka _____

Dogoyokow _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasijew di _____ a be sugune ke sije joli tile kono? _____

Banakotaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Konboli? ___

A be taa negen na sije joli tile kono? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka tɔgɔ walima a ka jugu wa? ___ Tumuwa be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti kono: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasijew seben): _____

Sɔgɔɔgɔ (Aw ye a cogoya jefɔ): _____

Sɔgɔɔgɔkan be ke i n'a fɔ filefiyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be fɔkɔ wa?

Bana minnu taamasijne fɔra sanfe olu kɔfe bana were taamasijew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasijew minnu kofɔlen don seben ne kunfɔlw la _____

Jumenw? (Aw ye u jefɔ kelen kelen): _____


Taamasijne werew

A delila ka fura do ta ni o ye fari njene walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____

Banabagato be cogodi?

Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe



Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme jini dogotoro fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotoro so la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotoro ma.

Banabagato tɔɔ _____ A si hake _____

Cɛ/muso _____ A ka dugu tɔɔ: _____

A ka sigida keneyabaarakela tɔɔ _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkoro wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli bo? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu tɔɔ fɔ, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jɛw _____ Da ni kankonka _____

Dogoyoro _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasijew di _____ a be sugune ke sije joli tile kono? _____

Banakotaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Konboli? ___

A be taa negen na sije joli tile kono? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka tɔɔ walima a ka jugu wa? ___ Tumuwa be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti kono: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasijew seben): _____

Sɔɔɔɔɔɔ (Aw ye a cogoya jefɔ): _____

Sɔɔɔɔɔɔkan be ke i n'a fɔ filefiyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be fɔɔɔ wa?

Bana minnu taamasijew fɔra sanfe olu kɔfe bana were taamasijew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasijew minnu kofɔlen don seben ne kunfɔlw la _____

Jumenw? (Aw ye u jefɔ kelen kelen): _____


Taamasijew werew

A delila ka fura do ta ni o ye fari njene walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____

Banabagato be cogodi?

Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe



Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme jini dogotorc fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotorcso la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotorc ma.

Banabagato tɔɔ _____ A si hake _____

Cɛ/muso _____ A ka dugu tɔɔ: _____

A ka sigida keneyabaarakela tɔɔ _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkorc wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli ba? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu tɔɔ fɔ, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jɛw _____ Da ni kankoncna _____

Dogoyorcw _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasijew di _____ a be sugune ke sije joli tile konc? _____

Banakotaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Koncboli? ___

A be taa negen na sije joli tile konc? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka tɔɔ walima a ka jugu wa? ___ Tumuw be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti konc: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasijew seben): _____

Sɔɔɔɔɔɔ (Aw ye a cogoya jefɔ): _____

Sɔɔɔɔɔɔkan be ke i n'a fɔ filefiyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be fɔnc wa?

Bana minnu taamasijne fɔra sanfe olu kɔfe bana were taamasijew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasijew minnu kofɔlen don seben ne kunfɔlw la _____

Jumenw? (Aw ye u jefɔ kelen kelen): _____


Taamasijne werew

A delila ka fura dɔ ta ni o ye fari njene walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____

Banabagato be cogodi?

Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe



Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme nini dogotoko fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotokoso la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotoko ma.

Banabagato togo _____ A si hake _____

CE/muso _____ A ka dugu togo: _____

A ka sigida keneyabaarakela togo _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkoko wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli bo? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu togo fo, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jnew _____ Da ni kankonka _____

Dogoyokow _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasinew di _____ a be sugune ke sine joli tile kono? _____

Banakotaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Konboli? ___

A be taa negen na sine joli tile kono? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka togo walima a ka jugu wa? ___ Tumuwa be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti kono: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasinew seben): _____

Sogokoko (Aw ye a cogoya nefo): _____

Sogokokokan be ke i n'a fo filefeyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be fono wa?

Bana minnu taamasine fona sanfe olu kofe bana were taamasinew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasinew minnu koflen don seben ne kunfolow la _____

Jumenw? (Aw ye u nefo kelen kelen): _____


Taamasine werew

A delila ka fura do ta ni o ye fari ne ne walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____

Banabagato be cogodi?

Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe



Banabagato ka kunnafoniseben

Ni aw be taa deme nini dogotoro fe, ka da a kan a ka gelen ka taa ni banabagato ye dogotoro so la, aw ye kunnafoniseben in laben ka taa a di dogotoro ma.

Banabagato tɔgɔ _____ A si hake _____

Cɛ/muso _____ A ka dugu tɔgɔ: _____

A ka sigida keneyabaarakela tɔgɔ _____

Bana jumen be a la? _____

O bana daminena waati jumen? _____

A daminena cogodi? _____

Farigan be a senkoro wa? _____ A fari kalaya be degere joli la? _____ °

O be waati joli bo? _____

Dimi be a la wa? _____ a fan jumen? _____ dimi suguya jumen? _____

Aw ye kuma farikolo fanw kan an bena minnu tɔgɔ fɔ, ka a laje ni bana te u la:

Golo _____

Tulow _____

Jɛw _____ Da ni kankonka _____

Dogoyoro _____

Sugune: A ka ca walima a ka dogon? ___ A ne be cogodi? ___ Sugune keli ka gelen wa? ___

Aw ye taamasijew di _____ a be sugune ke sije joli tile kono? _____

Banakotaa: a ne be cogodi? ___ Joli walima yiriyiri be ke a la wa? ___ Konboli? ___

A be taa negen na sije joli tile kono? ___ Kaliya? ___ Farilajidese? ___

A dimi ka tɔgɔ walima a ka jugu wa? ___ Tumuwa be a la wa? ___ Tumu suguya jumen? ___

Ninakili: Ninakiliko hake miniti kono: _____

A be ninakili kosebe wa, a be dan sira la wa walima a be ninakili ka ne wa? _____

Geleya yere be ninakili la wa? (Aw ye o taamasijew seben): _____

Sogotogon (Aw ye a cogoya jefɔ): _____

Sogotogonkan be ke i n'a fɔ filefeyekan wa? ___ Yiriyara be a la wa? ___ Joli be a la wa? ___

A be fono wa?

Bana minnu taamasijew fɔra sanfe olu kofe bana were taamasijew be yen wa?

Kerenkerennena na bana gelenw taamasijew minnu koflen don seben ne kunfolw la _____

Jumenw? (Aw ye u jefɔ kelen kelen): _____


Taamasijew werew

A delila ka fura do ta ni o ye fari njene walima geleya were lase a ma wa? _____

Jumenw? _____

Banabagato be cogodi?

Bana man jugu kosebe A ka jugu A ka jugu kosebe



Fura kunnafoniw ka di banabagatɔ ma

Ka a seben cogo dɔn, seben ne 114 laje.



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake




A tɔgɔ

Fura tɔgɔ





Bana tɔgɔ

Fura tata hake



Fura kunnafoniw ka di banabagatɔ ma

Ka a seben cogo dɔn, seben ne 114 laje.










A tɔgɔ _____

Fura tɔgɔ _____

Bana tɔgɔ _____

Fura tata hake _____










A tɔgɔ _____

Fura tɔgɔ _____

Bana tɔgɔ _____

Fura tata hake _____







A tɔgɔ _____

Fura tɔgɔ _____

Bana tɔgɔ _____

Fura tata hake _____



Fura kunnafoniw ka di banabagatɔ ma

Ka a seben cogo dɔn, seben ne 114 laje.



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake



A tɔgɔ

Fura tɔgɔ

Bana tɔgɔ

Fura tata hake




A tɔgɔ

Fura tɔgɔ





Bana tɔgɔ

Fura tata hake



Fura kunnafoniw ka di banabagatɔ ma

Ka a seben cogo dɔn, seben ne 114 laje.










A tɔgɔ _____

Fura tɔgɔ _____

Bana tɔgɔ _____

Fura tata hake _____










A tɔgɔ _____

Fura tɔgɔ _____

Bana tɔgɔ _____

Fura tata hake _____

A tɔgɔ _____

Fura tɔgɔ _____

Bana tɔgɔ _____

Fura tata hake _____

